



**Part numbers**

	16	3		<b>211 306 SW</b>			10	112
	16	4			<b>211 406 SW</b>		10	154
	16	5			<b>211 SW</b>		10	170
	32	3		<b>231 306 SW</b>			10	211
	32	4			<b>231 406 SW</b>		10	217
	32	5			<b>231 SW</b>		10	240
	63	3		<b>261 306 SW</b>			5	475
	63	4			<b>261 406 SW</b>		5	566
	63	5			<b>261 SW</b>		5	613
	125	3		<b>279 306 SW<sup>(1)</sup></b>			2	1185
	125	4			<b>279 406 SW<sup>(1)</sup></b>		2	1329
	125	5			<b>279 SW<sup>(1)</sup></b>		2	1473

231SW **Plugs with gland entry, in 16 - 63 A = IP 44  $\Delta$ , in 125 A = IP 67  $\Delta$ <sup>(1)</sup>**

	16	3	215 304 SW	<b>215 306 SW</b>			10	101	
	<b>Plugs IP 44 <math>\Delta</math> with inverted cable entry</b>								
	16	5				<b>210 SW</b>		10/60	212
	32	5				<b>230 SW</b>		10/60	303

**Plugs IP 44  $\Delta$ , with cable gland**

	16	3		<b>311 306 SW</b>			10	147
	16	4			<b>311 406 SW</b>		10	197
	16	5			<b>311 SW</b>		10	214
	32	3		<b>331 306 SW</b>			10	265
	32	4			<b>331 406 SW</b>		10	278
	32	5			<b>331 SW</b>		10	300
	63	3		<b>361 306 SW</b>			5	656
	63	4			<b>361 406 SW</b>		5	771
	63	5			<b>361 SW</b>		5	787
	125	3		<b>379 306 SW<sup>(2)</sup></b>			2	1362
	125	4			<b>379 406 SW<sup>(2)</sup></b>		2	1536
	125	5			<b>379 SW<sup>(2)</sup></b>		2	1710

331306SW **Couplers with gland entry, 16 - 63 A = IP 44  $\Delta$ , 125 A = IP 67  $\Delta$ <sup>(2)</sup>**

	16	3	315 304 SW	<b>315 306 SW</b>			10	140	
	<b>Couplers IP 44 <math>\Delta</math>, with inverted cable entry</b>								
	16	5				<b>310 SW</b>		10/60	270
	32	5				<b>330 SW</b>		10/60	363

**Couplers IP 44  $\Delta$ , with cable gland**

	16	3	410 304 SW	<b>410 306 SW</b>			10	128
	16	4			<b>410 406 SW</b>		10	106
	16	5			<b>410 SW</b>		10	165
	32	3		<b>430 306 SW</b>			10	208
	32	4			<b>430 406 SW</b>		10	215
	32	5			<b>430 SW</b>		10	226
	63	3		<b>460 306 SW</b>			5	586
	63	4			<b>460 406 SW</b>		5	645
	63	5			<b>460 SW</b>		5	776
	125	3		<b>479 306 SW<sup>(3)</sup></b>			2	990
	125	4			<b>479 406 SW<sup>(3)</sup></b>		2	1155
	125	5			<b>479 SW<sup>(3)</sup></b>		2	1319

430SW **Panel sockets, straight, 16 - 63 A = IP 44  $\Delta$ , 125 A = IP 67  $\Delta$ <sup>(3)</sup>, fingerprint acc. to BGV A3**